

LISTA BRZE PROVJERE



KAKO POSTUPATI KOD POZIVANJA U SLUČAJU TRAŽENJA POMOĆI

- Stanite i razmislite gdje se nalazite.
- Za pomoć nazovite telefonski broj vatrogasca 123 ili 121. Ne računajte da su već drugi dojavili događaj.
- Počnите razgovor odmah govoreći polako i razgovjetno, šta se dogodilo, gdje se dogodilo, kada se dogodilo i ima li ozlijeđenih.
- Navedite tačnu adresu mesta nesreće i osobno dočekajte pomoć.
- Budite spremni dati daljnje informacije i osobne podatke (ime i prezime).
- Završite razgovor kada vam služba koju ste kontaktirali to dozvoli.
- Vaš razgovor neće odgoditi upućivanje pomoći, jer pomoć može biti upućena i dok je razgovor u toku. Recite sve što ste zapazili, vidjeli ili čuli.
- Ne telefonirajte na liniji dok ne dođe pomoć. Služba koju ste kontaktirali možda će trebati dodatne informacije.
- Dojava nepostojećeg događaja je zakonom kažnjiva.

Program edukacije stanovništva za sprovođenje mjera lične i uzajamne zaštite građana

NE DOZVOLITE DA SE NESREĆA DOGORI!

KONTAKTI ZA POMOĆ

Operativni centar Civilne zaštite
(hitni slučaj zbog poplave/oluje)

121
www.cz.zdk.ba

Opasnost po život policija

122

Hitna pomoć vatrogasci

123

Hitna medicinska pomoć

124

PTT - informacije

1182/1188

BIHAMK
(stanje i pomoć na putevima)

033 1282
www.bihamk.ba

Federalni hidrometeorolшки
zavod BiH
(METEO ALARM by METEOBIH)

033 276 700
033 442 435
www.fhmzbih.gov.ba

UPIŠITE SLJEDEĆE BROJEVE:

Vaša općina: /

Vaša općinska služba CZ: /

Vaš opskrbljivač struje: /

Vaš opskrbljivač vode: /

Vaš opskrbljivač plina: /

Vaš upravitelj stambenog objekta: /

Vaše osiguravajuće društvo: /

Vaš porodični ljekar: /

Za više informacija slušajte lokalnu radio stanicu.
Frekvencija lokalne radio stanice: /

POMOZITE STARIJIM I INVALIDNIM OSOBAMA!



Bolje je osigurati se nego požaliti zbog toga



**JESTE LI
PRIPREMLJENI ZA
NEVRIJEME I UDAR
GROMA?**

ZAŠТИTITE SVOJU PORODICU,
ŽIVOTINJE I IMOVINU!

ŠTA UČINITI U SLUČAJU NEVREMENA I UDARA GROMA?

Postovani sugrađani,
Mnogi su od nas doživjeli neugodan događaj pri kojem su trebali pomoći neke od specijalizovanih službi. Ponekad događaj toliko snažno psihološki djeluje da je potrebno vrijeme za snalaženje i pozivanje pomoći. Ovi savjeti će Vam pomoći u tome. Proučite ih i upoznajte sa njima članove Vaše porodice, kako biste znali šta činiti u datom slučaju. Posebno je važno poučiti djecu, kako se zaštiti u opasnim situacijama. Lični primjer odraslih o klijučnog je značaja za ovlađavanje i prihvatanje sigurnosnih mjera, lične i uzajamne zaštite, član 41. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH“, br.39/03, 22/06 i 43/10).

**JESTE LI PRIPREMLJENI
ZA NEVRIJEME I UDAR GROMA?**

Planirajte sljedeće sa cijelom porodicom:

1. Napravite svoj Plan kako bi zaštitiли sebe u slučaju nevremena i opasnosti od udara groma, uključujući aktivnosti prije, za vrijeme i nakon neželjenog događaja.
2. Napravite Plan obiteljske komunikacije, jer zasigurno svi neće uvijek biti zajedno, neko će možda biti na poslu, u školi, u kući, a neko na putu ili na obližnjem izletištu.
3. Pripremite Vaš paket prve pomoći u hitnim slučajevima.
4. Budite spremni i već sad procijenite gdje biste trebali da se evakuirate na sigurnije mjesto, za slučaj opasnosti.
5. Napunite mobitel i stavite važne dokumente u vatro/vodootpornu posudu.
6. Planirajte kako upozoriti komšije i prijatelje na opasnosti i kako se mogu zaštiti.

Za više informacija i pomoći u izradi Vašeg Plana za slučaj nevremena i opasnosti od udara groma posjetite općinsku službu Civilne zaštite i website Kantonalne uprave Civilne zaštite ZDK

www.cz.zdk.ba
direktor Sead Džanović, prof.odb. i sig.

KOMŠIJA POMAŽE KOMŠIJI!

ŠTA MOŽETE UČINITI I KAKO SE ZAŠТИTI ZA SLUČAJ NEVREMENA I OPASNOSTI UDARA GROMA?

Kao svjesna i odrasla osoba, Vaša odgovornost je da zaštite sebe, Vaše najbiže i nemoće i obezbijedite sigurnost Vaše imovine. Stoga Vas molimo, iskoristite priliku i naučite, kako prepoznati opasnost i šta činiti, da bi se zaštitali za slučaj nevremena i opasnosti udara groma.

Zašto pripreme sada?

Vrijeme za pripremu je baš sad, ne sljedeći dan ili vikend ili možda za vrijeme i nakon samog događaja. Nevrijeme i opasnost udara groma može se dogoditi svaki dan, a najčešće, u ljetnim mjesecima, julu i avgustu i to u poslijepodnevnim i/ili rannim večernjim satima, kada se:

- pojavljuju grozasti bijeli oblaci koji preraštaju u veliki oblak, oblika „nakovnja“, koji je u nižim i srednjim slojevima taman, a u gornjim ima veliku sjajnost (zovu ih kumulonimbus),
- dolazi do jakih udara vjetra, praćeni snažnim pljuskovima, a ponekad i gradom i
- grmljavinom i sijevanjem (munjom), koje jednom riječju nazivamo gromom.

Rijetki su oni, koji mogu preživjeti direktni udar groma. Udar groma na čovjeka može uzrokovati:

- različite poremećaje srčanog ritma, srčani zastoj,
- zastoj disanja uzrokovani paralizom mišića za disanje i/ili poremećajem centra za disanje,
- gubitak svijesti, privremena paraliza, konvulzije i/ili nemogućnost prisjećanja na događaje koji su prethodili udaru groma, koma,
- površinske opekatine različitih oblika,
- ozljede prsnog koša i trbuha, prijelomni kosti, ozljede oka i uha,
- različiti psihički i neurološki poremećaji i dr.

Kako se zaštiti?

Srećom sve ove posljedice možete spriječiti i/ili ublažiti, ukoliko prihvativi ovih nekoliko savjeta, kako se zaštiti od udara groma, a koji nas može zateći u planini, u kući, na cesti, na riječi i sl..

I. Razmislite šta predstavlja prikladan zaklon!

Ključ zaštite od nevremena i udara groma, je skloniti se unutar najbiže dostupne zaštitne strukture. Zato, odredite unaprijed gdje je najbiže prikladna struktura za zaklon, za slučaj da Vas nevrijeme i grmljavina zatekne vani. Stambene zgrade su najsigurnije mjesto za to. Mali objekti kao garaže, natkrivene terase, piknik skloništa, šatori, staklenici i sl. nisu dobar izbor, a naručito oni koji su pod drvećem. Ako ne možete pronaći bolji zaštitni objekat, dobar je i automobil s metalnim krovom, ali u tom slučaju maknite ga sa ceste i nemojte voziti.

II. Budite svjesni!

Ako ste u planini ili na rijeci ili jezeru, pronaalaženje sigurnog utočišta može biti pravi problem. Prije nego krenete, poslušajte lokalnu vremensku prognozu i pratite posebno upozorenja na grmljavinu. Rasporedite svoje aktivnosti kako bi izbjegli moguće rizične situacije. Računajte, da vruć i sparjan dan, samo je pitanje vremena, kada će grmljavina krenuti.

III. Pogledajte u nebo!

Kada ste izvan ili udaljeni od najbliže dostupne zaštitne strukture, gledajte povremeno u nebo. Pratite znakovе približavanja nevremena, kao što su kiša, zamraćeno nebo oblaci ili vidite bljesak munje prije prve grmljavine ili formiranje velikog oblaka u obliku „nakovnja“ koji je u nižim i srednjim slojevima taman, dok u gornjem sloju ima veliku sjajnost. Ovo su znakovi koji Vas mogu upozoriti, da blagovremeno potražite zaklon.

IV. Otidite u zaklon

Svi ljudi na otvorenom prostoru, bez obzira da li pješače ili su na biciklu ili motoru, nalaze se u opasnosti da ih udari grom. Zato čim vidite munje i/ili ćutje grmljavine, otidite u zaklon. Prilikom odslaska i izlaska iz dostupne zaštitne strukture ne zaboravite na pravilo 30/30. Ako ćujete grmljavinu u vremenskom razmaku 30 sekundi i manje nakon sijevanja-munjue odmah idite u zaklon, a izadite iz zaklona 30 minuta nakon posljednje grmljavine. Aktivnosti na otvorenom treba izbjegavati sve dok nevrijeme traje.

V. Budite sigurni unutar zaštitne strukture

Unutar prikladnog zaklona, još uvijek je potrebno poduziti neke dodatne mјere opreza. Ne dirajte i ne koristite telefone, priključne elek.aparate, držite se podalje od elek. i vodovodne instalacije, električnih utičница, prozora i vrata. Izvuči elek. i antenske utikače iz mašina, televizora, računara, printeru i fax. Ostati izvan kada i tuš-kupaonica, ne prati rublje ili posude. Držite zatvorene prozore (to je posebno važno u automobilu) i pokušajte ostati u središtu unutarnjih prostora zaštitne strukture. U automobilu, pokušajte izbjegavati dodirivanje bilo kojeg dijela metalnog okvira ili prozorskog stakla.

VI. Smanjite rizik ako ste vani

Ponekad možete biti zatećeni iznenadnim nevremenom, unatoč najboljim mjerama opreza. Ako ste vani, van zaštitne strukture, pomaknite se od viših prema nižim mjestima, te izbjegavajte velike otvorene prostore, gdje ste visokojedici od svega oko vas.

Ostanite daleko od izoliranih objekata kao što su usamjena drveća, dalekovodi-rasvjetni-antenski stubovi i sl. Ako ste na čamcu, kupanju, ribolovu, izadite iz vode.

Odmaknite se od metalnih ograda, oslobođite se metalnih predmeta. I nemojte se naslanjati na mokre stijene. Zaštitu nemojte tražiti u većim skupinama ljudi, rasporedite se tako da postoji nekoliko dužina tijela između svakog od vas. Najbolji položaj je čučći,agnite se prema naprijed stavljajući ruke oko koljena, noge držite što je moguće više skupa, glavu na prsa i između koljena. U tom položaju smanjuje se tjelesna visina i manjom površinom tijela, dodiruje se tlo. Ukoliko ne možete drugačije, sjedite tako da su vam noge bliže tijelu. Ni u kom slučaju nemojte zatijegati.

U šumi, gdje je drveće jednakog visine manja je opasnost od udara groma. Ipak odmaknite se od visokih stabala i ruba šume. Ćučnite i udaljite se barem 10 metara od debelih stabala. Ukoliko ste u autu u vožnji, bljesak munje i groma može biti uzrok kobne pogreške u vožnji, ali i jaka kiša često zamagljuje pogled. Signalni uređaji na raskrsnicama mogu biti van funkcije, zato obavezno stanite i ugasiťte motor automobila.

PRUŽANJE PRVE POMOĆI UNESREĆENOM

- Odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć, tel. 124. Žrtvi udara groma može se odmah pristupiti i dodirnuti jer je bez opasnosti.
- Spasilač mora procjeniti, vodeći računa o ličnoj sigurnosti, je li moguće žrtvu premještiti na sigurnije mjesto.
- S prvom pomoći odmah započeti ukoliko je unesrećenik bez svijesti, ima isprekidano disanje ili uopće ne diše, nema opipljivog pulsa odnosno ima raširine zjene.
- Unesrećenog polaži na leđa i odmah započeti sa masažom srca. Pri tome osloboditi sve dišne puteve. S obje ruke (jednom na drugoj) 10 puta pritisniti prsa u razmaku od 1 sekunde toliko snažno da mu se prsni koš spusti do 5 cm.
- Ukoliko unesrećeni nije počeo disati ponoviti postupak ili početi s oživljavanjem usta na usta. To se mora tako dugo ponavljati dok ne dođe pomoći ili lječnik.
- Kad ima više unesrećenih, prednost u zbrinjavanju imaju uvijek oni koje treba oživljavati.
- Unesrećenog postaviti u bočni položaj i zbrinuti ostale ozljede. Svaku žrtvu treba prevesti u bolnicu uz stalni nadzor životnih funkcija.

OSIGURAJTE VAŠU IMOVINU

Policom osiguranja kod osiguravajućeg društva možete svoju imovinu - namještaj, uredaje, boje na zidu, podove, ali i različite umjetnine, dragocjenosti i važne dokumente zaštiti od niza opasnosti kao što su požar, udar groma, oluje i grada, potresa, poplave, pušnica cijevi i dr. Razmislite i ocijenite!

OPORAVAK OD NESREĆE UZROKOVANE NEVREMENOM I UDAROM GROMA

Oporavak nakon nevremena i udara groma obično je postupan i dug. Sigurnost Vas i Vaše obitelji je primaran problem, kao što su mentalno i fizičko zdravlje. Ako je pomoći dostupna, a znajući kako može biti pružena, čini sam proces više ili manje stresnim, zato:

- Vaša prva briga je da zaštiti i osigurati sebi i članovima svoje obitelji zdravlje.
- Postavite prioritete i rješavajte ih jedan po jedan.
- Vodite računa o urednoj ishrani i higiji.
- Budite svjesni novih sigurnosnih problema i poteškoća u njihovom otklanjanju.

Kontaktirajte lokalne dužnosnike, da biste saznali što su oni planirali činiti, da se i Vi uključite, kako bi se sprječile veće posljedice nesreće i prišli oporavku u Vašem području.

Okupite svoju porodicu, vježbajte i ponavljajte svoj plan, sa vašom djecom kroz igru, kviz znanja, provjerite da li su zapamtili što im je činiti za vrijeme nevremena i opasnosti udara groma

Računajte na to, da će te možda biti prisiljeni jedno vrijeme, dok dobijete stručnu pomoć morati sami jedni drugim pružiti prvu pomoć. Lokalni dužnosnici i ostale službe spašavanja će biti na sceni nakon nepogode ali ne mogu doći svima odmah. Zato sa Vama uvijek Vaš komplet potrebnih stvari u hitnim slučajevima. Također, već sad računajte i na to, hoćete li:

- biti u mogućnosti da ostanete u svom domu nakon nepogode;
- imati potrebne zdravstvene usluge;
- imati novac, hrancu i lijekove;
- biti u mogućnosti da se finansijski oporavite;
- hoće li Vaše osiguranje pokriti stete koje ste imali;

Znajte procenat preživjelih u nesrećama među edukovanim i pripremjenim osobama je izuzetno velik, a materijalna šteta na njihovim dobrima i nekoliko puta manja.

DA LI STE VI SPREMNI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGOĐA?
UKOLIKO NISTE, ČEKA VAS...